

t12_rlvect_1
(TMZP8DChAnc3NCj7GwHEbF29Gq6nkQNroDL)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((l2_struct_0 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_struct_0 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k4_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v4_rlvect_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_algstr_0 X0 X1 (k4_struct_0 X0) = X1))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X2 = k4_algstr_0 X0 X1) \Leftrightarrow (k1_algstr_0 X0 X1 X2 = k4_struct_0 X0)))))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0))))) \Rightarrow (k4_algstr_0 X0 (k4_struct_0 X0) = k4_struct_0 X0)$$